



SLUŽBENE OBJAVE

UGOVORI

AMUS ASOCIJACIJA KOMPOZITORA MUZIČKIH
STVARALACA

U skladu sa članom 23. stav (2) i članom 25. stav (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10),

AMUS - ASOCIJACIJA KOMPOZITORA - MUZIČKIH STVARALACA, sa adresom u Sarajevu, Obala Kulina bana 22, ID broj: 4200960120004, PDV broj: 200960120004 putem AMUS - Stručne službe, (u daljem tekstu "Kolektivna organizacija") koju zastupa generalni direktor Mirza Hajrić,

PAHULJICA d.o.o, sa adresom u Travniku, Babanovac bb, ID broj 4236000720001, PDV broj 236000720001, koju zastupa direktor Mustafa Osmić (u daljem tekstu "Korisnik"), zaključuju

UGOVOR

O NEISKLJUČIVOM USTUPANJU PRAVA
KORIŠTENJA AUTORSKIH MUZIČKIH DJELA
BROJ 454-A-UH/13

I - PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ovim Ugovorom se utvrđuje visina autorske naknade za javno saopštavanje muzičkih djela iz repertoara AMUS-a i svjetskog repertoara koji zastupa AMUS na osnovu recipročnih ugovora, putem svih mehaničkih uređaja za reprodukciju muzičkih djela: TV, radio prijemnika, CD/DVD playera, MP3/4 playera, PC/laptop, USB i slično (mehanička muzika), kao i uslovi korištenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korištenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.

Član 2.

AMUS je kolektivna organizacija u smislu čl. 6. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("ZKOASP"). Naplatu naknade za korištenje autorskih djela, kao i druge djelatnosti iz čl. 3 ZKOASP-a, Kolektivna organizacija obavlja na osnovu Rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo broj: IP-03-47-5-12-06059/VT od 21.06.2012. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/12).

Član 3.

Potpisom i poštivanjem odredbi ovog ugovora Korisniku se izdaje odobrenje o neisključivom ustupanju prava korištenja i javnog saopštavanja cjelokupnog svjetskog repertoara autorskih muzičkih djela.

Shodno odredbama čl. 18 st. 1 ZKOASP-a postoji pretpostavka da je Kolektivna organizacija, u okviru vrste prava i vrste djela za koje je specijalizovana, ovlaštena da djeluje za račun svih auto-

ra. Stoga, materijalnu i bilo koju drugu odgovornost u eventualnom konfliktu po prethodno navedenom osnovu sa nekim trećim fizičkim i/ili pravnim licima preuzima Kolektivna organizacija.

Član 4.

Tarifa utvrđena članom 6. Ugovora se primjenjuje u onom dijelu koji je primjenjiv Korisniku, a utvrđena je sporazumno, uzimajući u obzir ukupni bruto prihod koji se ostvaruje upotrebom autorskog djela, značaj korištenja autorskih djela za djelatnost Korisnika, činjenicu da Kolektivna organizacija zastupa sve autore na teritoriji BiH i da nema individualno zastupanih autora, složenosti kolektivnog ostvarivanja prava zbog određenog načina korištenja autorskih djela i tarife odgovarajućih kolektivnih organizacija u drugim susjednim državama i državama koje se prema relevantnim kriterijima, a osobito prema visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku i kupovnoj moći, mogu usporediti s Bosnom i Hercegovinom.

Član 5.

Korisnik će blagovremeno dostaviti Kolektivnoj organizaciji i informacije o priredbama, muzičkim priredbama i ostalim priredbama koje se imaju održati u prostorijama Korisnika, u skladu sa rokovima predviđenima ovim ugovorom.

II - TARIFA

Član 6.

a. Hoteli

1. Za korištenje muzičkih djela u sobama/apartmanima hotela, aparthotela, motela, pansiona, prenočišta, hotelskog naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili bilo koje druge radio, televizijske ili kablovske mreže ili putem uređaja za prijem satelitskog programa mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to:

| Broj ležaja | Broj bodova | Vrijednost boda |
|----------------------|-------------|-----------------|
| do 25 ležaja | 1.500 | 0,10 KM |
| od 26 do 50 ležaja | 2.000 | 0,10 KM |
| od 51 do 100 ležaja | 2.500 | 0,10 KM |
| od 101 do 200 ležaja | 3.600 | 0,10 KM |
| od 201 do 300 ležaja | 5.000 | 0,10 KM |
| više od 300 ležaja | 6.000 | 0,10 KM |

2. Za korištenje muzičkih djela u zajedničkim prostorijama (predvorju, holu, salonu, kafe baru u prijemnom holu ili neposrednoj blizini ili sl.) mjesečna naknada iznosi ovisno o kategoriji hotela (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.) i to:

| Kategorije | Broj bodova | Vrijednost boda |
|--------------|-------------|-----------------|
| Hoteli sa 1* | 250 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 2* | 500 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 3* | 750 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 4* | 1.000 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 5* | 1.500 | 0,10 KM |

3. Kategorija se određuje prema kategorizaciji utvrđenoj rješenjem nadležnog ministarstva, a ukoliko iste nema, prema kategoriji koja se zvanično upotrebljava.
4. Za korištenje muzičkih djela u kampovima i drugim ugostiteljskim objektima za smještaj (vrste: kamp, sobe za iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski dom, odmaralište, prenočište i sl.) izvan restorana putem mehaničke muzike mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu, i to:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Do 100 osoba | 100 | 0,10 KM |
| Za svakih narednih 100 osoba | Dodatno 50 bodova | 0,10 KM |

5. Za korištenje muzičkih djela u drugim objektima koji pripadaju hotelu i koji predstavljaju posebno odvojen prostor (restorani, barovi, disko klubovi i sl.) i u kojima se stalno ili povremeno organizuje "živa muzika" ili koriste usluge DJ-a, autorska naknada se utvrđuje pojedinačno za svaki takav objekat/prostor.
6. Autorska naknada po tarifi za a. hotele utvrđuje se kumulativno po svakoj tački ove tarife.

b. Ostali ugostiteljski objekti

1. Za korištenje muzičkih djela putem mehaničke muzike u drugim ugostiteljskim objektima mjesečna naknada se određuje na osnovu sljedećih osnovica:

| Radno vrijeme | Vrsta lokala | | | Vrijednost boda |
|-----------------|---|---|--|-----------------|
| | a. KLUBOVI Noćni klubovi, Disko-klubovi, Folkoteke | b. RESTORANI Pubovi, Pivnice Restorani, Picerije, Caffé-barovi | c. OSTALI lokali i objekti bez alkoholičnih pića i objekti zatvorenog tipa | |
| Do 24 sata | 2.000 bodova | 1.000 bodova | 300 bodova | 0,10 KM |
| Poslije 24 sata | 3.000 bodova | 1.600 bodova | 600 bodova | 0,10 KM |

- 1.1. Uzimajući u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta, visina naknade određuje se na osnovu osnovice iz prethodnog stava kako slijedi:

- Do 20 osoba osnovica se umanjuje za 50%
- Do 50 osoba osnovica se umanjuje za 30%
- Od 51 do 100 osoba osnovica ostaje ista
- Od 101 do 200 osoba osnovica se uvećava za 50%
- Od 201 do 500 osoba osnovica se uvećava za 100%
- Od 501 do 1.000 osoba osnovica se uvećava za 200%
- Od 1.001 i više osoba osnovica se uvećava za 300%

- 1.2. Za "žive" izvedbe osnovice iz stava 1. ovog člana uvećavaju se za 50%.

- 1.3. U slučaju naplate ulaznica ili obavezne konzumacije za javnu izvedbu (muzika u živo) gdje je cijena ulaznice/konzumacije veća od 4.00 KM po koncertu/po osobi korisnik mora zaključiti poseban ugovor koji regulira ovakve događaje. Ukoliko

korisnik izrazi želju da paušalnim ugovorom pokrije svaku opciju onda se osnovica originalnog ugovora uvećava za 100%.

- 1.4. Sve odredbe tačke b. ovoga člana se primjenjuju kumulativno uzimajući u obzir sve navedene parametre.

- 1.5. Za objekte iz tačke 1. ovog tarifnog broja (kako je prikazano u tabeli), a koje posluju u sklopu grupe "HOTELI" (hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion, odmaralište, prenočište i sl.), osim ako posluju kao posebna poslovna jedinica, osnovica se umanjuje za 30%.

c. Priredbe

1. Na svadbenim i sličnim priredbama sa "živom" izvedbom naknada iznosi po priredbi:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|---------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 1.000 | 0,10 KM |
| od 101 do 200 osoba | 1.500 | 0,10 KM |
| od 201 do 300 osoba | 2.000 | 0,10 KM |
| više od 300 osoba | 2.500 | 0,10 KM |

2. Naknada po ovoj tarifi se utvrđuje neovisno od toga da li je vlasnik ugostiteljskog objekta zaključio ugovor ili plaća naknadu po odredbama tačke b. ove Tarife.

3. Ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem se održava priredba utvrđena ovom Tarifom za c. Priredbe ne organizuje priredbu, dužan je organizatora (ako je organizator pravno lice) uputiti kako da pribavi odobrenje, a ukoliko organizator to ne učini, vlasnik ugostiteljskog objekta je dužan sam pribaviti odobrenje, te uplatiti autorsku naknadu u skladu sa ovom Tarifom. Vlasnik je dužan od trećeg lica zahtijevati na uvid ugovor sa AMUS-om prije izdavanja lokala na korištenje.

d. Muzičke priredbe i koncerti

1. Za bilo koje javno izvođenje muzičkih djela (koncerti, nastupi i/ili priredbe uz korištenje bilo kojeg žanra muzike i nastupi DJ-a), uz naplatu ulaznica ili drugih oblika naplate, autorska naknada iznosi 10% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavu d.3.
2. Ukupni bruto prihod koncerta čini ukupna naplata ostvarena prodajom ulaznica i drugim oblicima naplate (rezervacije, potpore, obavezne konzumacije, prodaja programa i slično), kao i donacije, sponzorstva i slično.
3. Za izvođenje muzičkih djela u zatvorenom prostoru bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate naknada se određuje:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 100 | 1,00 KM |
| od 100 do 200 osoba | 150 | 1,00 KM |
| od 201 do 500 osoba | 200 | 1,00 KM |
| od 500 do 1.000 osoba | 300 | 1,00 KM |
| više od 1.000 osoba | 400 | 1,00 KM |

4. Na posebnim ili prazničnim priredbama kao što su npr: Nova godina, 8. mart, 1. maj, Valentinovo ili vjerski praznici svih konfesija, uz naplatu ulaznica naknada iznosi 12% bruto prihoda, a najmanje 300 KM, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate.

5. Ukoliko postoji naplata ulaznica, konzumacija ili nekog trećeg vida naplate koja podrazumijeva hranu i piće, onda se postotak od 12% obračunava na 1/3 od cijene ulaznice, konzumacije ili trećeg vida naplate po osobi.

6. Ako je izvođenje muzičkih djela iz stava d.2. na otvorenom prostoru (trg, ulica, plaža i dr.) bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada se određuje prema približnom kapacitetu prostora, i to:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 100 | 1,00 KM |
| od 100 do 200 osoba | 150 | 1,00 KM |
| od 201 do 500 osoba | 200 | 1,00 KM |
| od 500 do 1.000 osoba | 300 | 1,00 KM |
| od 1.000 do 5.000 osoba | 400 | 1,00 KM |
| Preko 5.000 osoba | 600 | 1,00 KM |

7. Posebnim Ugovorom se reguliše broj gratis karata za svaki pojedinačni koncert, priredbu ili festival u zavisnosti od prirode tog događaja. Broj pozivnica, gratis karata, VIP pozivnica, propusnica i ostalih vidova neplaćenog korištenja muzičkih djela ne može biti ukupno veći od 10% od kapaciteta objekta.

e. Ostale priredbe

Za sve ostale priredbe kao što su:

- Utakmice
- Nemuzički festivali
- Sportska takmičenja
- Revije na ledu, modne revije ili priredbe sličnog ili istog karaktera
- Cirkusi, vašari i sl

Pretpostavka je da se autorska naknada naplaćuje putem drugih korisničkih izvora (TV ili Radio prijenosa i sl.).

Za korištenje autorskih muzičkih djela iz oblasti "klasične" muzike naknada se ne naplaćuje osim u posebnim slučajevima.

III - Koncerti humanitarnog karaktera

Ukoliko je priredba ili koncert humanitarnog karaktera onda se primjenjuju odredbe Pravilnika o humanitarnim koncertima i priredbama objavljenog na web stranici www.amus.ba a koji glasi: AMUS će tim organizacijama uplatiti na njihov račun, bez odbitka troškova naplate, uz uslov da izvođači nastupaju besplatno, te da organizator u službenom programu, na plakatima i u najavama priredbe navede AMUS kao sudionika na tim priredbama. Da bi se priredba tretirala po ovom Pravilniku, organizator/priredivač mora prilikom traženja dozvole od AMUS-a prijaviti da se radi o humanitarnoj priredbi, te u svojoj prijavi navesti:

- svrhu prikupljanja humanitarnih sredstava;
- ime/naziv primaoca pomoći;
- transakcijski račun za uplatu prikupljenih sredstava na ime humanitarne pomoći.
- AMUS će u ugovor kojim organizatoru/priredivaču daje dozvolu za korištenje autorskih djela zaštićenog repertoara, pored naznake da se radi o "humanitarnoj priredbi/koncertu", obavezno unijeti i podatke iz prethodnog stava.
- Organizator/priredivač će po pribavljanju odobrenja (zaključenom ugovoru), a nakon održane humanitarne priredbe, najkasnije u roku od 15 dana, AMUS-u obavezno:
- dostaviti sve podatke o ostvarenom prihodu;
- uplatiti odgovarajuću autorsku naknadu;
- dostaviti ugovore sa svim izvođačima iz kojih je vidljivo da isti nastupaju bez naknade;

i dostaviti program korištenih autorskih djela. AMUS zadržava pravo da provjeri ispravnost dostavljenih dokumenata.

Član 7.

Autorska naknada utvrđena ovom Tarifom ne sadrži iznos PDV-a, koji se u skladu sa zakonom obračunava i dodaje na ukupan iznos autorske naknade.

Član 8.

Ukoliko se koristi "živa muzika" ili usluge DJ-a, vlasnik ugostiteljskog objekta/organizator je dužan kolektivnoj organizaciji dostavljati i spisak svih korištenih djela. Spisak korištenih autorskih djela dostavlja se kolektivnoj organizaciji na obrascu za popis izvedenih djela (tamo gdje je to moguće) najkasnije u roku od 30 dana od dana javne izvedbe autorskih djela.

Član 9.

U slučaju da korisnik muzičkih djela u zakonskom i/ili ugovorenom roku dostavi nepotpune podatke o korištenim muzičkim djelima i njihovim autorima iz člana 8. ovog ugovora (npr. samo naziv djela, ili samo ime autora, bez naslova djela i samo ime/naziv izvođača i sl.) ili vrši neuredno plaćanje, zbog poteškoća koje nastaju kod obrade podataka i usljed toga povećanja obima posla, a samim tim i povećanja troškova, visina autorske naknade se uvećava za 50%.

Član 10.

U slučaju da korisnik muzičkih djela ni nakon pismene opomene kolektivne organizacije u ostavljenom roku uopće ne dostavi podatke iz člana 8. Ugovora o korištenim muzičkim djelima i njihovom autorima i/ili ne plati autorsku naknadu, utvrđena visina naknade se uvećava za 100%.

Član 11.

U slučaju da korisnik namjerno ili krajnjom nepažnjom izbjegava plaćanje autorske naknade i/ili namjerno ili krajnjom nepažnjom ne dostavlja podatke o korištenim djelima i njihovim autorima, u postupcima za zaštitu autorskih prava pred sudovima i drugim organima kolektivna organizacija može da traži naknadu koja iznosi 300% od naknade utvrđene ovim ugovorom u skladu sa čl. 158. st. 1 ZASP-a.

III - NAKNADA, NAČIN NAPLATE I ROKOVI

Član 12.

Na ukupne naknade utvrđene u skladu sa odjeljkom II Tarife, član 6. Ugovora u onom dijelu koji je primjenjiv Korisniku, zaračunava se popust od 50% ukoliko Korisnik plaća naknadu u punom mjesečnom iznosu u roku od petnaest dana od datuma prijema fakture.

Radi izbjegavanja svake sumnje, ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu u roku od petnaest dana od dana prijema fakture, naknada će se obračunati u iznosu od 100% u onom dijelu tarife primjenjivom na Korisnika.

Član 13.

Autorska naknada utvrđena po Tarifi predviđenoj ovim ugovorom, a kao što je navedeno u članu 12, uplaćuje se mjesečno na transakcijski račun kolektivne organizacije:

Primalac: AMUS Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca

Transakcijski račun broj: 338-690-226-589-140-3 UniCredit Bank d.d.

Svrha uplate: Autorska naknada po ugovoru broj 454-A-UH/13, pozivajući se na broj ovog ugovora sa naznakom za mjesec za koji se naknada uplaćuje.

Član 14.

Autorska naknada se uplaćuje na transakcijski račun kolektivne organizacije u roku od 15 dana od datuma ispostavljanja fakture, odnosno najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ukoliko se ne ispoštuju uslovi iz ugovora, smatrat će se da je Korisnik omogućio izvođenje bez dozvole autora, odnosno kolektivne organizacije, radi sticanja protupravne imovinske koristi.

Član 16.

Na sve što nije uređeno ovim ugovorom, direktno se primjenjuju odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima, ZKOASP-a, Zakona o obligacionim odnosima i drugim primjenjivim propisima.

Član 17.

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Sarajevu.

Član 18.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka koja imaju da potpišu i ovjere obje ugovorne strane, od kojih po dva primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

Član 19.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, s tim što ga svaka od ugovornih strana može raskinuti u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza uz poštovanje otkaznog roka od mjesec dana.

Član 20.

Ovim je ispunjena zakonska obaveza o postojanju tarife za kategoriju "HOTELI (hotel, hotelsko naselje, apartotel, apartmansko naselje, motel, pansion, odmaralište, prenoćište i sl.) za korištenje autorskih muzičkih djela.

Ugovor se primjenjuje od datuma njegovog potpisivanja.

Datum: 15.10.2013.

(Sl-329/14-G)

AMUS ASOCIJACIJA KOMPOZITORA MUZIČKIH STVARALACA

U skladu sa članom 23. stav (2) i članom 25. stav (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10),

AMUS - ASOCIJACIJA KOMPOZITORA - MUZIČKIH STVARALACA, sa adresom u Sarajevu, Obala Kulina bana 22, ID broj 4200960120004, PDV broj 200960120004 putem AMUS - Stručne službe (u daljem tekstu "**Kolektivna organizacija**") koju zastupa generalni direktor Mirza Hajrić,

i
UR CAFFE BAR "HAVANA", sa adresom u Sarajevu, Kundurdžiluk 12, ID broj 44301286480009, PDV broj 4301286480009, koja zastupa direktor Admir Čeremida (u daljem tekstu "**Korisnik**"), zaključuju

UGOVOR

O NEISKLJUČIVOM USTUPANJU PRAVA KORIŠTENJA AUTORSKIH MUZIČKIH DJELA BROJ 111-A-UP/14

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ovim Ugovorom se utvrđuje visina autorske naknade za javno saopštavanje muzičkih djela iz repertoara AMUS-a i svjetskog repertoara koji zastupa AMUS na osnovu recipročnih ugovora, putem svih mehaničkih uređaja za reprodukciju muzičkih djela: TV, radio prijemnika, CD/DVD playera, MP3/4 playera, PC/laptop, USB i slično (mehanička muzika), kao i uslovi korištenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korištenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.

Član 2.

AMUS je kolektivna organizacija u smislu čl. 6 Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("ZKOASP"). Naplatu naknade za korištenje autorskih djela, kao i druge djelatnosti iz čl. 3 ZKOASP-a, Kolektivna organizacija obavlja na osnovu Rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo broj IP-03-47-5-12-06059/VT od 21.06.2012. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/12).

Član 3.

Potpisom i poštivanjem odredbi ovog ugovora Korisniku se izdaje odobrenje o neisključivom ustupanju prava korištenja i javnog saopštavanja cjelokupnog svjetskog repertoara autorskih muzičkih djela.

Shodno odredbama čl. 18 st. 1 ZKOASP-a postoji pretpostavka da je Kolektivna organizacija, u okviru vrste prava i vrste djela za koje je specijalizovana, ovlaštena da djeluje za račun svih autora. Stoga, materijalnu i bilo koju drugu odgovornost u eventualnom konfliktu po prethodno navedenom osnovu sa nekim trećim fizičkim i/ili pravnim licima preuzima Kolektivna organizacija.

Član 4.

Tarifa utvrđena članom 6. Ugovora se primjenjuje u onom dijelu koji je primjenjiv Korisniku, a utvrđena je sporazumno, uzimajući u obzir ukupni bruto prihod koji se ostvaruje upotrebom autorskog djela, značaj korištenja autorskih djela za djelatnost Korisnika, činjenicu da Kolektivna organizacija zastupa sve autore na teritoriji BiH i da nema individualno zastupanih autora, složenosti kolektivnog ostvarivanja prava zbog određenog načina

korištenja autorskih djela i tarife odgovarajućih kolektivnih organizacija u drugim susjednim državama i državama koje se prema relevantnim kriterijima, a osobito prema visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku i kupovnoj moći, mogu usporediti s Bosnom i Hercegovinom.

Član 5.

Korisnik će blagovremeno dostaviti Kolektivnoj organizaciji i informacije o priredbama, muzičkim priredbama i ostalim priredbama koje se imaju održati u prostorijama Korisnika, u skladu sa rokovima predviđenima ovim ugovorom.

II. TARIFA

Član 6.

a. Hoteli

1. Za korištenje muzičkih djela u sobama/apartmanima hotela, aparthotela, motela, pansiona, prenoćišta, hotelskog naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili bilo koje druge radio, televizijske ili kablovske mreže ili putem uređaja za prijem satelitskog programa mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to:

| Broj ležaja | Broj bodova | Vrijednost boda |
|----------------------|-------------|-----------------|
| do 25 ležaja | 1.500 | 0,10 KM |
| od 26 do 50 ležaja | 2.000 | 0,10 KM |
| od 51 do 100 ležaja | 2.500 | 0,10 KM |
| od 101 do 200 ležaja | 3.600 | 0,10 KM |
| od 201 do 300 ležaja | 5.000 | 0,10 KM |
| više od 300 ležaja | 6.000 | 0,10 KM |

2. Za korištenje muzičkih djela u zajedničkim prostorijama (predvorju, holu, salonu, kafe baru u prijemnom holu ili neposrednoj blizini ili sl.) mjesečna naknada iznosi ovisno o kategoriji hotela (vrste: hotel, hotelsko naselje, apartotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.) i to:

| Kategorije | Broj bodova | Vrijednost boda |
|--------------|-------------|-----------------|
| Hoteli sa 1* | 250 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 2* | 500 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 3* | 750 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 4* | 1.000 | 0,10 KM |
| Hoteli sa 5* | 1.500 | 0,10 KM |

3. Kategorija se određuje prema kategorizaciji utvrđenoj rješenjem nadležnog ministarstva, a ukoliko iste nema, prema kategoriji koja se zvanično upotrebljava.

4. Za korištenje muzičkih djela u kampovima i drugim ugostiteljskim objektima za smještaj (vrste: kamp, sobe za iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski dom, odmaralište, prenoćište i sl.) izvan restorana putem mehaničke muzike mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu, i to:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Do 100 osoba | 100 | 0,10 KM |
| Za svakih narednih 100 osoba | Dodatno 50 bodova | 0,10 KM |

5. Za korištenje muzičkih djela u drugim objektima koji pripadaju hotelu i koji predstavljaju posebno odvojen prostor (restorani, barovi, disko klubovi i sl.) i u kojima se stalno ili povremeno organizuje "živa muzika" ili koriste usluge DJ-a, autorska

Utorak, 1. 4. 2014.

naknada se utvrđuje pojedinačno za svaki takav objekat/prostor.

6. Autorska naknada po tarifi za a. hotele utvrđuje se kumulativno po svakoj tački ove tarife.

b. Ostali ugostiteljski objekti

1. Za korištenje muzičkih djela putem mehaničke muzike u drugim ugostiteljskim objektima mjesečna naknada se određuje na osnovu sljedećih osnovica:

| Radno vrijeme | Vrsta lokala | | | Vrijednost boda |
|-----------------|--|--|--|-----------------|
| | a. KLUBOVI Noćni klubovi, Disko-klubovi, Folkoteke, | b. RESTORANI Pubovi, Pivnice, Restorani, Picerije, Caffè-barovi | c. OSTALI lokali i objekti bez alkoholnih pića i objekti zatvorenog tipa | |
| Do 24 sata | 2.000 bodova | 1.000 bodova | 300 bodova | 0,10 KM |
| Poslije 24 sata | 3.000 bodova | 1.600 bodova | 600 bodova | 0,10 KM |

- 1.1. Uzimajući u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta, visina naknade određuje se na osnovu osnovice iz prethodnog stava kako slijedi:

- Do 20 osoba osnovica se umanjuje za 50%
- Do 50 osoba osnovica se umanjuje za 30%
- Od 51 do 100 osoba osnovica ostaje ista
- Od 101 do 200 osoba osnovica se uvećava za 50%
- Od 201 do 500 osoba osnovica se uvećava za 100%
- Od 501 do 1.000 osoba osnovica se uvećava za 200%
- Od 1.001 i više osoba osnovica se uvećava za 300%

- 1.2. Za "žive" izvedbe osnovice iz stava 1. ovog člana uvećavaju se za 50%.

- 1.3. U slučaju naplate ulaznica ili obavezne konzumacije za javnu izvedbu (muzika u živo) gdje je cijena ulaznice/konzumacije veća od 4,00 KM po koncertu/po osobi korisnik mora zaključiti poseban ugovor koji regulira ovakve događaje. Ukoliko korisnik izrazi želju da paušalnim ugovorom pokrije svaku opciju onda se osnovica originalnog ugovora uvećava za 100%.

- 1.4. Sve odredbe tačke b. ovog člana se primjenjuju kumulativno uzimajući u obzir sve navedene parametre.

- 1.5. Za objekte iz tačke 1. ovog tarifnog broja (kako je prikazano u tabeli), a koje posluju u sklopu grupe "MOTELI" (hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion, odmaralište, prenočište i sl.), osim ako posluju kao posebna poslovna jedinica, osnovica se umanjuje za 30%.

c. Priredbe

1. Na svadbenim i sličnim priredbama sa "živom" izvedbom naknada iznosi po priredbi:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|---------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 1.000 | 0,10 KM |
| od 101 do 200 osoba | 1.500 | 0,10 KM |
| od 201 do 300 osoba | 2.000 | 0,10 KM |
| više od 300 osoba | 2.500 | 0,10 KM |

2. Naknada po ovoj tarifi se utvrđuje neovisno od toga da li je vlasnik ugostiteljskog objekta zaključio ugovor ili plaća naknadu po odredbama tačke b. ove Tarife.

3. Ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem se održava priredba utvrđena ovom Tarifom za c. **Priredbe** ne organizuje priredbu, dužan je organizatora (ako je organizator pravno lice) uputiti kako da pribavi odobrenje, a ukoliko organizator to ne učini, vlasnik ugostiteljskog objekta je dužan sam pribaviti odobrenje, te uplatiti autorsku naknadu u skladu sa ovom

Tarifom. Vlasnik je dužan od trećeg lica zahtijevati na uvid ugovor sa AMUS-om prije izdavanja lokala na korištenje.

d. Muzičke priredbe i koncerti

1. Za bilo koje javno izvođenje muzičkih djela (koncerti, nastupi i/ili priredbe uz korištenje bilo kojeg žanra muzike i nastupi DJ-a), uz naplatu ulaznica ili drugih oblika naplate, autorska naknada iznosi 10% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavu d.3.
2. Ukupni bruto prihod koncerta čini ukupna naplata ostvarena prodajom ulaznica i drugim oblicima naplate (rezervacije, potpore, obavezne konzumacije, prodaja programa i slično), kao i donacije, sponzorstva i slično.
3. Za izvođenje muzičkih djela u zatvorenom prostoru bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate naknada se određuje:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 100 | 1,00 KM |
| od 100 do 200 osoba | 150 | 1,00 KM |
| od 201 do 500 osoba | 200 | 1,00 KM |
| od 500 do 1.000 osoba | 300 | 1,00 KM |
| Više od 1.000 osoba | 400 | 1,00 KM |

4. Na posebnim ili prazničnim priredbama kao što su npr: Nova godina, 8. mart, 1. maj, Valentinovo ili vjerski praznici svih konfesija, uz naplatu ulaznica naknada iznosi 12% bruto prihoda, a najmanje 300 KM, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate.

5. Ukoliko postoji naplata ulaznica, konzumacija ili nekog trećeg vida naplate koja podrazumijeva hranu i piće, onda se postotak od 12% obračunava na 1/3 od cijene ulaznice, konzumacije ili trećeg vida naplate po osobi.

6. Ako je izvođenje muzičkih djela iz stava d.2. na otvorenom prostoru (trg, ulica, plaža i dr.) bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada se određuje prema približnom kapacitetu prostora, i to:

| Broj osoba | Broj bodova | Vrijednost boda |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| do 100 osoba | 100 | 1,00 KM |
| od 100 do 200 osoba | 150 | 1,00 KM |
| od 201 do 500 osoba | 200 | 1,00 KM |
| od 500 do 1.000 osoba | 300 | 1,00 KM |
| od 1.000 do 5.000 osoba | 400 | 1,00 KM |
| Preko 5.000 osoba | 600 | 1,00 KM |

7. Posebnim Ugovorom se reguliše broj gratis karata za svaki pojedinačni koncert, priredbu ili festival u zavisnosti od prirode tog događaja. Broj pozivnica, gratis karata, VIP pozivnica, propusnica i ostalih vidova neplaćenog korištenja muzičkih djela ne može biti ukupno veći od 10% od kapaciteta objekta.

e. Ostale priredbe

Za sve ostale priredbe kao što su:

- Utakmice
- Nemuzički festivali
- Sportska takmičenja
- Revije na ledu, modne revije ili priredbe sličnog ili istog karaktera
- Cirkusi, vašari i sl.

Pretpostavka je da se autorska naknada naplaćuje putem drugih korisničkih izvora (TV ili Radio prijenosa i sl.).

Za korištenje autorskih muzičkih djela iz oblasti "klasične" muzike naknada se ne naplaćuje osim u posebnim slučajevima.

Utorak, 1. 4. 2014.

- c) Sjedište Udruge je u Mostaru, ulica Dr. Milana Šufflaya broj 58.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1482 Knjiga I Registra sa danom 4.9.2013. godine.
 - Udruga ima svoj znak. Znak Udruge je stilizirani stečak sive boje, unutar kojeg se nalazi stilizirani bicikl i biciklista bijele boje, sa čije lijeve strane je stilizovano sunce bijele boje.
 - Danom upisa u Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruga stiče svojstvo pravne osobe i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
 - Ciljevi i djelatnosti Udruge su: razvoj, unapređenje te popularizacija biciklizma; zalaganje za povezivanje turističkih kapaciteta s rekreativnim biciklizmom (cikloturizam); zalaganje za promociju bicikla kao ekološkog prijevoznog sredstva; zalaganje za povećanje sigurnosti biciklista u prometu; pomoć i podrška u izradi projekata biciklističkog prometa u gradu (urbani biciklizam), županiji, kantonu, Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini; rad na sudjelovanju na biciklističkim manifestacijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu; pomoć i podrška u organiziranju i provođenju akcija te aktivnosti sa sadržajem biciklizma, zaštite okoline i čovjekovog zdravlja; organizovanje seminara, okruglih stolova, debata, simpozija, rasprava u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge, sukladno Zakonu; zalaganje za pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata, a koji se tiču sigurnosti biciklista u prometu i biciklizma uopće; izdavanje knjiga, biltena, brošura, letaka, časopisa i drugih publikacija vezanih za biciklizam, kao i pokretanje internet portala, a sve u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge, sukladno Zakonu; suradnja sa istim ili sličnim udrugama, asocijacijama, pravnim licima koje obavljaju iste ili slične djelatnosti, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge, sukladno Zakonu; zalaganje za usavršavanje i pružanje pomoći svojim članovima u prometnom i tehničkom educiranju.
 - Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Toni Zorić, predsjednik Udruge i Goran Prskalo, tajnik Udruge.
 - U slučaju nastupanja izmjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruga je dužna sukladno članku 43. stavak 1. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja izmjene.
 - Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

"Udruga za promociju biciklizma 'Hercegovina Bike'", sa sjedištem u Mostaru, ulica Dr. Milana Šufflaya broj 58, podnijela je 15.5.2013. godine, zahtjev za upis u Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti registraciju. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-870/13 od 4.6.2013. godine zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva je podneskom od 26.8.2013. godine izvršio izmjenu naziva udruge u Udruga za promociju biciklizma "Hercegovina Bicikl", te izmijenio i dopunio zahtjev za upis u Registar udruga i priložio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Utemeljiteljske Skupštine Udruge za promociju biciklizma "Hercegovina Bicikl" od 8.2.2013. godine; Odluku o utemeljenju Udruge za promociju biciklizma "Hercegovina Bicikl", broj 01/13 od 8.2.2013. godine sa potpisom svih utemeljitelja i predsjednika Utemeljiteljske Skupštine; Statut Udruge za promociju biciklizma "Hercegovina Bicikl", broj 02/13 od 8.2.2013. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine, broj 03/13 od 8.2.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udruge, broj 05/13 od 8.2.2013. godine; Odluku o imenovanju tajnika Udruge, broj 07/13 od 8.2.2013. godine; Odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge u pravnom prometu, broj 04/13 od 8.2.2013. godine; primjerak znaka Udruge; ovjeren potpis osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge; ovjeren preslike osobnih iskaznica utemeljitelja i osoba za zastupanje Udruge.

Na temelju činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o udrugama i zakladama

Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija za upis u Registar Udruge za promociju biciklizma "Hercegovina Bicikl" kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna pristojba u iznosu od 200,00 KM, za upis u Registar udruga sukladno članku 33. stavak 2a. navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopušten priziv, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana primitka ovog rješenja.

Broj UP08-07-1-870/13

4. septembra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, v. r.

(FU-18/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev UDRUŽENJA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Grbavička broj 37/IV, za upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav 1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udruženje pod nazivom:
 - UDRUŽENJE "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR"
УДРУЖЕЊЕ "ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ ЈУНИОР"
 - UDRUGA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR"
 - Skraćeni naziv Udruženja je: OŠK JUNIOR, ОШК ЈУНИОР, OŠK JUNIOR
 - Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Grbavička broj 37/IV.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1487 Knjiga I Registra sa danom 16.09.2013. godine.
- Udruženje ima svoj znak. Znak Udruženja je kvadratnog oblika u čijem gornjem dijelu se nalazi dio punog naziva Udruženja: UDRUŽENJE OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB ispisan velikim štampanim slovima smeđe boje. U sredini znaka se nalazi dio šahovske table u smeđu bijelju boji, na kojoj se nalaze figure kralja i kraljice smeđe i bijele boje. U donjem dijelu znaka je ispisan drugi dio punog naziva Udruženja: JUNIOR, velikim štampanim slovima smeđe boje.
- Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
- Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: okupljanje osnovnoškolske djece i omladine u svrhu učenja šaha i kreativnog provođenja slobodnog vremena; zalaganje da se kroz organizovano učenje šaha razvijaju intelektualne sposobnosti i socijalne vještine djece i omladine; organizovanje škole šaha, natjecanja, šahovskih kampova u svrhu realizacije djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; izdavanje publikacija u svrhu realizacije djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; suradnja sa istim ili sličnim udruženjima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.
- Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja je Azra Mahmutagić, predsjednica Udruženja.
- U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.

8. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

UDRUŽENJE "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Grbavička broj 37/IV, podnijelo je 06.09.2013. godine, zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Uz zahtjev za upis u Registar Udruženje je priložilo sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Osnivačke skupštine UDRUŽENJA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR" od 30.08.2013. godine; Odluku o osnivanju UDRUŽENJA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR", broj 01/13 od 30.08.2013. godine sa potpisom svih osnivača i predsjednika osnivačke Skupštine; Statut UDRUŽENJA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR", broj 02/13 od 30.08.2013. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine, broj 05/13 od 30.08.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udruženja, broj 04/13 od 30.08.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, broj 03/13 od 30.08.2013. godine; primjerak znaka Udruženja; ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja; ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača i lica za zastupanje Udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis u Registar UDRUŽENJA "OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR" kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM, za upis u Registar udruženja u skladu sa članom 33. stav 2a. navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP08-07-1-1572/13
16. septembra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-23/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, sa sjedištem u Doboju, ulica Miloša Obilića broj 1, za upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upiše se udruženje pod nazivom:
 - SAVEZ MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI
САВЕЗ МАЖОРЕТКИЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
 - SKRAĆENI NAZIV UDRUŽENJA JE: SM U BiH, CM Y БИХ, SM U BiH
 - Sjedište udruženja je u Doboju, ulica Miloša Obilića broj 1.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1496 Knjiga I Registra sa danom 01.10.2013. godine.
- Udruženje ima svoj znak. Znak Saveza je stilizirani oblik kruga po čijem obodu je ispisan puni naziv Saveza na latiničnom i ćirilničnom pismu: SAVEZ MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, САВЕЗ МАЖОРЕТКИЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, velikim štampanim slovima crvene boje. U unutrašnjosti kruga se nalazi pravokutni trokut žute boje, oivičen plavom bojom u čijem se središtu nalazi silueta

mažoretkinje u pokretu crne boje. Sa lijeve strane trokuta se nalazi rekvizit mažoretkinje u ljubičastoj i zlatnoj boji, a kompletna unutrašnjost kruga je ispunjena zvijezdama crvene, plave i žute boje različitih veličina.

- Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
- Ciljevi i djelatnosti udruženja su: zalaganje za uspostavljanje i unapređenje saradnje među mažoret klubovima u Bosni i Hercegovini; rad na očuvanju tradicije mažoret plesa; okupljanje i obuka djevojaka u mažoret plesu; rad na širenju i popularizaciji mažoret plesa; pomoć i podrška u obuci i edukaciji članova, trenera, voditelja, sudaca i ostalih stručnih osoba, radi unapređenja mažoret plesa i postizanja vrhunskih rezultata; organizovanje festivala, smotri, takmičenja, seminara, kulturnih i sportskih priredbi u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; rad na širenju drugarstva i čistih moralnih vrijednosti kroz bavljenje mažoret plesom; zalaganje za organizovanje prvenstava u mažoret plesu kako na entitetskom tako i na državnom nivou, u skladu sa Zakonom; rad na promociji zajedništva i dobrih međuljudskih odnosa kroz treninge, takmičenja, druženja i nastupe mažoretkinja; zalaganje za formiranje reprezentacije mažoretkinja; saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama, organizacijama, institucijama, pravnim licima, koje obavljaju iste ili slične ciljeve i djelatnosti, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; izdavanje knjiga, brošura, letaka i drugih publikacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.
- Lice ovlašteno za zastupanje udruženja je Dragan Marković, predsjednik Saveza.
- U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
- Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca Zahtjeva.

Obrazloženje

SAVEZ MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, sa sjedištem u Doboju, ulica Miloša Obilića broj 1, podnio je 22.08.2013. godine, zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Uz zahtjev za upis u Registar udruženje je priložilo sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Osnivačke Skupštine SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI od 19.07.2013. godine; Odluku o osnivanju SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, broj: 01/13 od 19.07.2013. godine sa potpisom svih osnivača i predsjednika Osnivačke Skupštine; Odluku Skupštine Kluba dobojskih mažoretkinja Dobojo o prihvatanju inicijative za osnivanje SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, broj: 12/13 od 03.05.2013. godine; ovjerenu fotokopiju Rješenja Osnovnog suda u Doboju, broj: 085-0-F1-12-000 105 od 06.11.2012. godine; Odluku Skupštine Kulturno-sportskog društva "Tuzlanske mažoretkinje" o prihvatanju inicijative za osnivanje SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, broj: 13/13 od 05.08.2013. godine; ovjerenu fotokopiju Rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, broj: UP1-06/1-05-020635/12 od 09.08.2012. godine; Odluku Skupštine Agencije "FINOPS" o prihvatanju inicijative za osnivanje SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, broj: 14/13 od 17.07.2013. godine; ovjerenu fotokopiju Rješenja načelnika Opštine Teslić, Administrativne službe-Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, broj: UP/I-broj: 06-351-22/08 od 02.10.2008. godine; Statut SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI, broj: 02/13 od 19.07.2013. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Saveza, broj: 03/13 od 19.07.2013. godine; Odluku o imenovanju Upravnog odbora s potpisima svih članova Upravnog odbora, broj: 04/13 od 19.07.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Saveza, broj: 07/13 od

19.07.2013. godine; Odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje Saveza, broj: 05/13 od 19.07.2013. godine; ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje udruženja s ovjerenom fotokopijom lične karte; Spisak osnivača udruženja; ovjerene fotokopije ličnih karata članova Upravnog odbora udruženja i primjerak znaka udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis u Registar SAVEZA MAŽORETKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM, za upis u Registar udruženja u skladu sa članom 33. stav 2a. navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP08-07-1-1491/13
01. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-32/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući zahtjev Udruženja za društvena dešavanja SOS, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Branislava Nušića broj 36, u predmetu, upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj: 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udruženje pod nazivom:
 - Udruženje za društvena dešavanja SOS
Удружење за друштвена дешавања СОС
Udruga za društvena dešavanja SOS
 - Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:
Social Overview Service SOS
 - Sjedište Udruženja nalazi se u Sarajevu, ulica Branislava Nušića broj 36.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem: 1501, knjiga I Registra, dana 09.10.2013. godine.
- Udruženje ima svoj znak. U gornjem dijelu znaka stoji dio naziva Udruženja na engleskom jeziku, koji glasi: Social Overview Service. Ispod, u srednjem dijelu znaka, nalazi se dio naziva Udruženja koji je isti na engleskom jeziku i jeziku u službenoj upotrebi u BiH, a glasi: SÖS. U donjem dijelu znaka je ispisan dio naziva Udruženja na jeziku u službenoj upotrebi u BiH, koji glasi: Udruženje za društvena dešavanja.
- Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i amla slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registriranim nazivom.
- Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: analiza, promocija i podrška razvoju civilnih, ekonomskih i socijalnih inicijativa u BiH; podrška jačanju društvenih struktura kroz razvoj ljudskih resursa; proaktivno učešće u kreiranju sredine u cilju poboljšanja transparentnosti sistema, kao i poštovanja ljudskih prava; edukacija građana u svrhu aktivnog učešća u društvenom životu zajednice i za jačanjem lične odgovornosti; povećanje znanja kod građana o ključnim demokratskim principima, strukturama i procesima u EU; poboljšanje saznanja o demokratskom sistemu i jačanje povjerenja kulture dijaloga i tolerancije; razvijanje svih vidova edukativnog rada; izdavanje publikacija u svrhu promocije djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom; razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

- Osoba ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu je:
 - Srećko Latal, predsjednik Udruženja iz Sarajeva.
- U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.
- Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

Udruženje za društvena dešavanja SOS iz Sarajeva, ulica Branislava Nušića broj 36, je 01.10.2013. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Podnosilac zahtjeva je uz isti priložio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Osnivačke skupštine od 11.08.2013. godine; Odluku o osnivanju Udruženja za društvena dešavanja SOS broj 01-08/13 od 11.08.2013. godine; Statut Udruženja broj 02-08/13 od 11.08.2013. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj 03-08/13 od 11.08.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika i osobe za zastupanje Udruženja broj 04-08/13 od 11.08.2013. godine sa ovjerenim potpisom za imenovano lice; prijevod naziva Udruženja na engleski jezik, ovjeren od strane sudskog tumača Dijane Avram; opis i otisak znaka Udruženja i ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača Udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis Udruženja za društvena dešavanja SOS, u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka a) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-1745/13
09. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-37/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev udruženja Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, za upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav 1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

- U Registru udruženja koji se vodi u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, kod udruženja Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, upisane pod registarskim brojem: RU-497/06 Knjiga I Registra, dana 19.09.2006. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Izmjena Statuta Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini, od 06.06.2006. godine.
 - Mijenja se adresa sjedišta Udruženja, tako da se umjesto dosadašnje adrese sjedišta: "Sarajevo, ulica Patriotske lige broj 41", upisuje: "Sarajevo, ulica Teheranski trg do broja 6".

- Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su: Enver Čosićkić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja iz Tuzle, ulica Franje Markovića broj 12. Kadi Delić-Selimović, izvršnoj direktorici Udruženja produžava se mandat za zastupanje Udruženja u pravnom prometu.
 - Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja.
2. Ostali upisi u Registru ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

Udruženje Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41 je upisana u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU 497/06, Knjiga I Registra, dana 19.09.2006. godine.

Podnosilac zahtjeva je 03.06.2013. godine podnio Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Uz Zahtjev za upis promjena u Registru, podnosilac zahtjeva je dostavio sljedeću dokumentaciju: Odluku o izmjenama Statuta Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini, broj: 02-a/13 od 10.03.2013. godine u dva primjerka; Odluku o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja, broj: 01-a/13 od 10.03.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, broj: 03-a/13 od 10.03.2013. godine, ovjeren potpis lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja sa ovjerenim fotokopijama ličnih karata; ovjerene fotokopije ličnih karata članova Upravnog odbora i Zapisnik sa Skupštine Udruženja od 10.03.2013. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis promjena u Registru udruženja Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je riješeno kao u dispozitivu Rješenja.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana primitka ovog rješenja.

Broj 08-50.1-93/06
22. jula 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-81/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Nova broj 24, u predmetu upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Nova broj 24, upisanog pod registarskim brojem: 385/06, Knjiga I Registra, dana 12.01.2006. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - 1.1. Usvajanje Statuta Udruženja, broj: 03/13 od 15.07.2013. godine.
 - 1.2. Upisuju se puni i skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku.

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:
Association Centre for Energy, Environment and Resources

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:
CENER 21

2. Prestaju ovlaštenja za zastupanje Udruženja u pravnom prometu Šemsi Hadžiefendiću, predsjedniku Udruženja i Goranu Krstoviću, potpredsjedniku Udruženja.
 - 2.1. Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su Fethi Silajdžić, predsjednik Udruženja i Lejla Tabaković, potpredsjednica Udruženja.
3. Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja.
4. Imenovanje sekretara Udruženja.
5. Razrješenje i imenovanje predsjednika Skupštine Udruženja.
6. Ostali upisi u Registru udruženja, izvršeni na osnovu Rješenja broj: 08-50.1-190/05 od 12.01.2006. godine, ostaju neizmijenjeni.
7. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Udruženje Centar za energiju, okolinu i resurse, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Nova broj 24, upisano je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: 385/06, Knjiga I Registra, dana 12.01.2006. godine.

Udruženje je dana 24.07.2013. godine podnijelo Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ovog Ministarstva.

U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti promjenu upisa u Registar. Ministarstvo je podneskom broj: 08-50.1-190/05 od 07.08.2013. godine, zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka Udruženje je uz Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja dostavilo sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Skupštine Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse od 15.07.2013. godine; Odluku o usvajanju novog Statuta Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse, broj: 02/13 od 15.07.2013. godine; Statut Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse, broj: 03/13 od 15.07.2013. godine u dva primjerka; Odluku o razrješavanju dužnosti predsjednika Skupštine i o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja, broj: 01/13 od 15.07.2013. godine; Odluku o razrješavanju i imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja, broj: 07/13 od 15.07.2013. godine; Odluku o razrješavanju dužnosti predsjednika i potpredsjednika Udruženja i o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Udruženja, broj: 04/13 od 15.07.2013. godine; Odluku o imenovanju sekretara Udruženja, broj: 05/13 od 15.07.2013. godine; Odluku o razrješavanju ovlaštenih lica za zastupanje i o imenovanju novih lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, broj: 06/13 od 15.07.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenog za podnošenje zahtjeva za preregistraciju Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse u Registar Ministarstva, broj: 08/13 od 15.07.2013. godine; ovjerene fotokopije ličnih karata i pasoša članova Upravnog odbora Udruženja i lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja; ovjeren potpis lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja; prijevod naziva Udruženja na engleski jezik ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za engleski jezik od 17.08.2013. godine i dokaz o uplati administrativne takse.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis promjena u Registru udruženja kod Udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse, te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru udruženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se, može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj 08-50.1-190/05
03. septembra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.
(FU-93/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući zahtjev Udruženja "Centar za razvoj medija i analize", iz Sarajeva, ulica Antuna Hangija broj 7, u predmetu upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja "Centar za razvoj medija i analize", iz Sarajeva, ulica Antuna Hangija broj 7, upisanog pod registarskim brojem RU-770, Knjiga I Registra, dana 25.12.2008. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - 1.1 Izmjene i dopune Statuta Udruženja broj 01 /08 od 24.11.2008. godine.
 - 1.2 Mijenja se adresa sjedišta Udruženja, tako da se umjesto dosadašnje adrese sjedišta Udruženja: Ulica Antuna Hangija broj 7, upisuje: Ulica Dalmatinska broj 1,71 000 Sarajevo.
 - 1.3 Upisuje se znak Udruženja i glasi: Znak Udruženja "Centra za razvoj medija i analize" je u obliku pravougaonika i sadrži početna slova naziva Udruženja. Prva tri slova su velika štampana slova sa crvenom podlogom, dok je posljednje slovo, pisano slovo "a", stilizirano u informatički znak sa crnom podlogom. Ispod znaka je ispisan puni naziv Udruženja velikim štampanim slovima crne boje.
2. Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja.
3. Ostali upisi u Registru udruženja kod Udruženja "Centar za razvoj medija i analize", ostaju neizmijenjeni.
4. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

Udruženje "Centar za razvoj medija i analize", iz Sarajeva, ulica Antuna Hangija broj 7, upisano je 25.12.2008. godine u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-770, Knjiga I Registra.

Udruženje je 12.07.2013. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ovog Ministarstva.

U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti promjene upisa u Registru.

Ministarstvo je aktom broj 08-07-1-216/08 od 07.08.2013. godine, zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je 05.09.2013. godine dostavio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa sastanka Skupštine Udruženja "Centar za razvoj medija i analize" broj 113/13A od 10.04.2013. godine; Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja broj 112/13A od 10.04.2013. godine, u dva primjerka; Odluku o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja broj 113/13 od 10.04.2013. godine, opis i otisak znaka Udruženja i ovjerene fotokopije ličnih karata članova Upravnog odbora.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija o načinu vođenja Registra udruženja za upis promjena u Registru udruženja kod Udruženja "Centar za razvoj medija i analize", te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru udruženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj 08-07-1-216/08
24. septembra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.
(FU-102/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja "Razvojni centar - Agronet", sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Nikole Pašića broj 38, u predmetu upis promjena u Registru udruženja, na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruženja "Razvojni centar - Agronet", sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Nikole Pašića broj 38, upisanog pod registarskim brojem RU-793/09, knjiga I Registra, dana 18.03.2009. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
 - Usvajanje Statuta Udruženja, broj 3/2013 od 19.08.2013. godine.
 - Mijenja se puni i skraćeni naziv Udruženja "Razvojni centar - Agronet".
Puni naziv udruženja glasi:
Udruženje "Razvojni centar - Argonet"
Удружење "Развојни центар - Аргонет"
Udruga "Razvojni centar - Argonet"
Skraćeni naziv udruženja glasi:
Udruženje "RC - Argonet", Удружење "РЦ - Аргонет", Udruga "RC - Argonet".
 - Izmijenjeni i dopunjeni ciljevi i djelatnosti Udruženja glase: zalaganje za podsticanje razvoja civilnog društva kroz zalaganje za izgradnju stabilnog, sigurnog i na nenasilju zasnovanog društva; rad na promociji i zaštiti ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava djece, mladih, žena, nacionalnih manjina, siromašnih osoba i ugroženih kategorija društva; rad na smanjenju siromaštva i na unapređenju socijalne i zdravstvene zaštite; organizacija humanitarnih akcija i prikupljanje svih vrsta humanitarne pomoći za socijalno ugrožene i osobe sa invaliditetom; jačanje demokratije, pluralističkog i multikulturalnog društva, izgradnja povjerenja, razvijanje tolerancije i poštovanja; promovisanje vjerskih sloboda i međuetničke tolerancije; promovisanje jednakosti polova; promovisanje socijalne inkluzije; pomoć u animiranju naučnih radnika i eksperata koji mogu doprinijeti razvoju obrazovanja, kulture i turizma u BiH; rad na unapređenju obrazovanja, formalnih i neformalnih vidova edukacije; organizovanje edukativnih programa za djecu, omladinu i odrasle, u skladu sa Zakonom; pomoć pri organizovanju edukativnih, rekreativnih, sportskih i turističkih kampova za djecu, omladinu i odrasle, sa posebnim akcentom na osobe sa invaliditetom; rad na afirmaciji mladih kroz neformalno obrazovanje, edukaciju i podsticanje na društveno korisni rad; pomoć i podrška mladim za sticanje korisnih vještina i znanja u svrhu ekonomskog osnaženja, a u cilju stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje; pomoć i podrška u razvijanju stvaralaštva i preduzetništva mladih; zalaganje za širenje svijesti o volonterskom radu i podsticanje mladih u uključivanje u volonterske aktivnosti u svojoj zajednici; pomoć pri organizovanju edukativnih i obrazovnih kurseva u cilju savladavanja stranih jezika, informatike, zanatskih i ostalih djelatnosti; rad i učešće u

projektima koji imaju za cilj promovisanje mladih u kulturno-sportskom i društvenom životu, kao i u projektima koji mogu poboljšati kvalitet i sadržaj omladinskog života u lokalnoj zajednici, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; rad na podsticanju razvoja kulture i umjetnosti kroz pružanje pomoći pri organizovanju kulturnih manifestacija; očuvanje i zaštita spomenika kulture, etnografske, istorijske, kulturne i prirodne baštine; rad na promociji i unapređenju tradicionalnih vrijednosti (tradicionalnih zanata, tradicionalne kuhinje i izrade proizvoda nastalih u domaćoj radinosti); kvantitativno i kvalitativno unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje; rad na unapređenju održive poljoprivrede i prehrambenih sistema; rad na promociji i podsticanju integralne proizvodnje, organske proizvodnje i tradicionalnih proizvoda u lancu proizvodnje hrane; pomoć i podrška primjeni savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; zalaganje za provođenje analiza, istraživanja te davanje preporuka u poljoprivrednoj proizvodnji; promocija ekonomskog unapređenja ruralnih sredina; jačanje ljudskih kapaciteta u ruralnim sredinama, sa posebnim naglaskom na ulogu žena u razvoju ruralnih sredina; podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u ruralnim sredinama; učestvovanje u izgradnji i afirmaciji interaktivnih farmi i ostalih relevantnih oblika turističke ponude; rad na razvoju, promociji i unapređenju ekološkog i seoskog turizma; rad na promociji principa ekologije, podizanje ekološke svijesti i očuvanje životne sredine; zalaganje za projekte koji afirmišu znanje iz oblasti ekologije, osposobljenost organizacija i pojedinaca iz ove oblasti, a imaju za cilj unapređenje životne sredine; pomoć i podrška savremenim urbanističkim tokovima koji su u skladu sa ekološkim standardima; pomoć i podsticaj razvoja održivih gradova; zalaganje za efikasno korištenje svih obnovljivih izvora energije, efikasno korištenje voda i efikasno upravljanje otpadom; podsticanje regionalne saradnje i pomoć u obnovi ugroženih regija Bosne i Hercegovine; rad na promociji tržišta roba Bosne i Hercegovine; rad na promociji svih vidova održive industrije, rad na redefinisavanju biznisa u skladu s ciljem i normama održivog razvoja; pružanje pomoći korisnicima usluga za započinjanje djelatnosti iz oblasti male privrede, zadruga, organizovanja radionica i servisnih djelatnosti; zalaganje za uvođenje međunarodno priznatih standarda i standarda EU; rad na kreiranju i predlaganju zakonskih rješenja u skladu sa politikom EU; rad na podsticanju naučnih istraživanja i analiza; pomoć u promociji i podsticanju inovacija i podrške razvoju IT tehnologija; istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama; istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama; praćenje i rad na analizi pojava u društvu iz oblasti interesovanja Udruženja, proisteklih iz ciljeva definisanih ovim Statutom, te informisanje javnosti o tim pitanjima; priprema i izdavanje publikacija, brošura, stručne literature, časopisa, knjiga i audiovizuelnog materijala iz domena rada Udruženja; organizovanje seminara, okruglih stolova, debata grupa, javnih skupova, internet foruma, video-konferencija o pitanjima bitnim za ispunjavanje ciljeva Udruženja, na lokalnom, regionalnom, entitetskom i državnom planu u skladu sa Zakonom; implementacija projekata i programa i zakonom dozvoljenih aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva Udruženja; saradnja sa drugim srodnim organizacijama i institucijama na teritoriji BiH i u inostranstvu, te promocija svih vidova međusobne saradnje; zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja pred gradskim, opštinskim, državnim i drugim organima i organizacijama.

- Mijenja se adresa sjedišta Udruženja, tako da se umjesto dosadašnje adrese sjedišta: Ulica Nikole Pašića broj 38, upisuje:

Ulica Krajiških brigada broj 17, 78 000 Banja Luka.

2. Prestaju ovlaštenja za zastupanje Udruženja u pravnom prometu Tadić Borisu, predsjedniku Udruženja
- Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja u pravnom prometu je Mile Gluvačević, predsjednik Udruženja iz Banje Luke.
3. Razrješenje i imenovanje predsjednika Skupštine Udruženja.
4. Ostali upisi u Registru udruženja kod Udruženja "Razvojni centar - Agronet", ostaju neizmijenjeni.
5. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", o trošku podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

Udruženje "Razvojni centar - Agronet", sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Nikole Pašića broj 38, upisano je 18.03.2009. godine u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-793/09, knjiga I Registra.

Udruženje je 27.08.2013. godine podnijelo Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ovog Ministarstva i uz isti priložilo sljedeću dokumentaciju: Zapisnika sa 3. redovne sjednice Udruženja "Razvojni - centar Agronet" od 19.08.2013. godine; Odluku o promjeni naziva Udruženja broj AD6/13 od 19.08.2013. godine; Odluku o usvajanju novog Statuta Udruženja broj AD7/13 od 19.08.2013. godine; Statut Udruženja broj 3/2013 od 19.08.2013. godine, u dva primjerka; Odluku o razrješenju osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja u pravnom prometu broj AD5/13 od 19.08.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje Udruženja u pravnom prometu broj AD8/13 od 19.08.2013. godine sa ovjerenim potpisom i ovjerenom fotokopijom lične karte za imenovano lice; Odluku o razrješenju predsjednika Udruženja broj AD1/13 od 19.08.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udruženja broj AD4/13 od 19.08.2013. godine; Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine Udruženja broj AD2/13 od 19.08.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja broj AD3/13 od 19.08.2013. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija o načinu vođenja Registra udruženja za upis promjena u Registru udruženja kod Udruženja "Razvojni centar - Agronet", te je riješeno kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru udruženja, u skladu sa članom 33. stav (2) tačka b) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj UP08-07-1-64/09
15. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

(FU-110/14-G)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja za inovacije u okolišu, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Podgaj broj 14, u predmetu, upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJEŠENJE

1. U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udruženje pod nazivom:
Udruženje za inovacije u okolišu
Удружење за иновације у околишу
Udruga za inovacije u okolišu
Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Environmental Innovations Association
Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Podgaj broj 14.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1535, knjiga 1 Registra, sa danom 20.01.2014. godine.
3. Danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registrovanim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: podrška društveno-ekonomskom razvoju BiH, na ekspertnom nivou, strateškim planiranjem i razvojem u oblasti društveno i okolišni prihvatljivog efikasnog korištenja energije i resursa, kao i zaštite okoline u BiH; podrška i pomoć promociji tehnologija i inovacija u okolišu, obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti; istraživanje, proučavanje i predstavljanje prijateljskih tehnologija koje štite okolinu, a povezanih sa proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije i energetske efikasnošću; razmjena iskustava i informacija sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu; saradnja sa nadležnim institucijama i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja; izrada studija, implementacija projekata i koordiniranje aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti; poticanje akcija za zaštitu okoliša, šuma i očuvanju biodiverziteta u Bosni i Hercegovini; organizacija volonterskih akcija za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih dijelova naselja i njihove okoline; poticanje uspostavljanja i unaprjeđenja zakonskih regulativa u Bosni i Hercegovini iz oblasti u vezi sa okolišem, obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti; koordiniranje na usaglašavanju domaćih standarda i propisa sa standardima i propisima Evropske unije iz oblasti okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti; izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom; prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti; pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata i programa u skladu sa ciljevima Udruženja; organizacija sastanaka, poslovnih sajmova, kongresa, savjetovanja, seminara i drugih oblika naučne i stručne edukacije; poticanje edukacijskih i informativnih aktivnosti građana i jačanje svijesti o značaju okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i njihovom korištenju u Bosni i Hercegovini.
5. Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su:
 - Samir Bajrović, predsjednik Udruženja i
 - Lejla Tabaković, potpredsjednica Udruženja.
6. U slučaju nastupanja promjena činjenica koje su upisane u Registar, Udruženje je dužno u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.
7. Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Образложење

Osnivači Udruženja za inovacije u okolišu su dana 07.11.2013. godine podnijeli zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti registraciju. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-2160/13 od 15.11.2013. godine zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva je podneskom od 17.12.2013. godine izvršio izmjene i dopune zahtjeva, te je uz zahtjev za upis u Registar udruženja priložio slijedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Osnivačke skupštine Udruženja od 04.11.2013. godine; Odluku o osnivanju Udruženja za inovacije u okolišu, broj 01/13 od 04.11.2013. godine; prijevod naziva Udruženja na engleski jezik od strane stalnog sudskog tumača za engleski jezik, Tabaković Lejle, od 09.12.2013. godine; dva primjerka Statuta Udruženja, broj 03/13 od 04.11.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja, broj 02/13 od 04.11.2013. godine; Odluku o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Udruženja, broj 04/13 od 04.11.2013. godine; Odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom

prometu, broj 05/13 od 04.11.2013. godine; ovjereni vlastoručni potpisi imenovanih osoba, te ovjerene fotokopije ličnih karata svih osnivača Udruženja.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis Udruženja za inovacije u okolišu, u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM u skladu sa članom 33. stav (2) tačka a) navedenog Pravilnika.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP08-07-1-2160/13

20. januara 2014. godine

Sarajevo

Ministar

Bariša Čolak, s. r.

(FU-188/14-G)

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH

Министарство правде Босне и Херцеговине, на основу члана 11. став 3. Закона о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 5/04) и члана 12. тачка 4. Правилника о успостави и вођењу јединственог регистра за упис цркава и вјерских заједница, њихових савеза и организационих облика у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 46/04), поступајући по пријави СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ДАБРОБОСАНСКЕ САРАЈЕВО, за Субјект уписа СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА у РЕЉЕВУ, доноси

РЈЕШЕЊЕ

Уписује се промјена у Регистру за Српску православну цркву у Босни и Херцеговини код Министарства правде Босне и Херцеговине, за Субјект уписа, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА у РЕЉЕВУ, са сједиштем у Рељево, улица Рељевска број 105, која је уписана под регистарским бројем 56/05, Књига број III, дана 09.12.2005. године.

1. Мијења се лице овлашћено за заступање Субјекта уписа, па се умјесто Милинковић Милорада, уписује:

Немања Лакић, свештеник.

2. Остали уписи у Регистру остају непромијењени.

3. Ово Рјешење, без образложења ће се објавити у "Службеном гласнику БиХ" на терет Субјекта уписа.

Број 08-50.2-160/05

08. јула 2013. године

Сарајево

Министар

Баріша Чолак, с. р.

(FU-141/14-G)

NATJEČAJI OGLASI KONKURSI

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 25. stav 7. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 7/03 i 37/03), člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 422/2014 od 13.03.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I. Upraznjene pozicije

U Upravni odbor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), predlaže četiri člana iz Federacije Bosne i Hercegovine sa dužinom mandata od pet, četiri, tri i dvije godine. Kako je u toku trajanja mandata član Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini Dražen Rebić preminuo, dok je predsjedniku Upravnog odbora Iliji Kožulu, istekao mandat, radi popunjavanja upražnjenih pozicija, objavljuje se javni konkurs za utvrđivanje prijedloga kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini koje će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na odobravanje.

II. Nadležnosti Upravnog odbora

Nadležnosti Upravnog odbora su: donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna, usvajanje i odbijanje godišnjih finansijskih izvještaja, imenovanje generalnog direktora i na njegov prijedlog članova Uprave, donošenje odluke o povećanju ili smanjenju rezervi obrtnih sredstava, donošenje odluke o ulaganjima većim od 500.000,00 EUR, odobravanje dugoročnog plana prijenosnog razvoja koji dostavi Prijenosna kompanija, odobravanje i izdavanje godišnjeg izvještaja Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: NOS), utvrđivanje smjernica za generalnog direktora o sprovođenju poslovne politike i obaveza, usvajanje ili odbijanje finansijskih izvještaja, osim godišnjih finansijskih izvještaja, usvajanje i sprovođenje godišnjih planova koji se odnose na rad NOS-a, donošenje odluka o pitanjima koja su upućena od strane generalnog direktora i drugih viših članova uprave NOS-a, usvajanje pravilnika i Etičkog kodeksa NOS-a, podnošenje zahtjeva za registraciju NOS-a na osnovu Zakona o registraciji kao i preduzimanje svih aktivnosti neophodnih za osnivanje NOS-a kako je propisano ovim zakonom, podnošenje prijedloga vezanih za tarife DERK-u i odlučivanje o drugim pitanjima u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Statutom.

III. Mandat

Nakon prvog mandata članovi Upravnog odbora imenuju se na period od najduže pet godina. Nijedan član Upravnog odbora ne može obavljati dužnost u više od dva mandata.

IV. Status

Aktom o imenovanju članovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u NOS-u. Članovi Upravnog odbora ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktom NOS-a.

V. Opšti uslovi

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili u slučaju produženja mandata;
- da nije osuđivan za krivično djelo ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu;
- da mu zakonom ili sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje drugih dužnosti;
- da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta, na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa;

- da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da nema privatni/finansijski interes u elektroenergetskom sektoru;
- da ne obavlja dužnost, aktivnost ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12 i 87/13), Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03 i 37/03) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

VI. Posebni uslovi

- visoka stručna sprema (VII stepen), tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalentne kvalifikacije;
- značajno iskustvo i stručnost u oblasti prijenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta i regulacije ili potreba korisnika prijenosne mreže za uslugama električne energije.

VII. Ostali uslovi

- sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova;
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
- dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere.

VIII. Potrebni dokumenti

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerena fotokopija):

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- diploma o završenom fakultetu;
- uvjerenje o profesionalnom iskustvu;
- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca);
- uvjerenje da nije osuđivan za prekršaj (ne starije od 3 mjeseca);
- ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz alineja 4. do 8.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac izjave u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slučaj njegovog imenovanja.

Kopije dokumenata će biti vraćene kandidatima samo na njihov zahtjev.

IX. Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs objaviće se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Brčko Distrikta" i dnevnim listovima "Oslobodjenje" i "Dnevni list".

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem poštanske službe na adresu:

"Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. Alekse Šantića bb, sa naznakom - Komisiji za utvrđivanje prijedloga kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini."

Utorak, 1. 4. 2014.

Prijave kandidata sa kojima se ne stupa u kontakt u roku od sedam dana od proteka roka za podnošenje prijave neće biti uzete u razmatranje u daljem postupku kandidovanja.

(SI-331/14-G)

JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" BIJELJINA**CORRIGENDUM****INVITATION FOR TENDERS**

Construction of Flood Protection Measures in Municipalities Modriča and Šamac

JU Vode Srpske

Procurement Notice number SL-197/14-G

published in Official Gazette of BiH 15/14 on 25.02.2014.

page 2-3

The sentence referring to the Tender opening is revised as below:

All bids must be delivered in closed envelopes bearing the mention "Bid for Construction of Flood Protection Measures in Municipalities Modriča, Šamac and Bijeljina" not later than 14:00 on 25 April 2014 at the following address:

JU "VODE SRPSKE" BIJELJINA, Miloša Obilića 51, 76 300 Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.

Bids will be opened immediately in the presence of Bidders representatives who choose to attend.

(SI-318/14-G)

JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" BIJELJINA**CORRIGENDUM****INVITATION FOR TENDERS**

Construction of Flood Protection Measures in Municipalities Modriča, Šamac and Bijeljina

JU Vode Srpske

Procurement Notice number SL-197/14-G published in

Official Gazette of BiH 15/14 on 25.02.2014.

page 3-4

The sentence referring to the Tender opening is revised as below:

All bids must be delivered in closed envelopes bearing the mention "Bid for Construction of Flood Protection Measures in Municipalities Modriča, Šamac and Bijeljina" not later than 14:00 on 24 April 2014 at the following address:

JU "VODE SRPSKE" BIJELJINA, Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.

Bids will be opened immediately in the presence of Bidders representatives who choose to attend.

(SI-319/14-G)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje sljedeći
OGLAS

Kod Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH je u toku izvršni postupak pod brojem 96 01053679 13 I po prijedlogu tražioca izvršenja Sberbank AD Banja Luka, (pravni sljednik Volksbank ad Banja Luka) protiv izvršenika Jovanović Danijele iz Brčkog i Jovanović Miloša iz Brčkog, radi duga u iznosu od 49.402,39 KM.

Izvršenicima Jovanović Danijeli i Jovanović Milošu, sada nepoznatog prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik Dragan Oparnica, advokat iz Brčkog, koji će zastupati interese izvršenika u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva ovlaštenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i izvršenike će zastupati sve dok se izvršnici lično ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca.

Broj 96 01053679 13 I

19. marta 2014. godine

Brčko

(03-3-927/14-G)

ZELENE KARTE

Oglašavaju se nevažećim sljedeće zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini:

BH/07/0435808

BH/01/1092964

BH/62/0022912

BH/51/0576057

BH/51/0572794

BH/51/0568884

BH/51/0579124

BH/51/0575221

BH/51/0555283

BH/01/1094923

BH/01/1094925

BH/01/1119559

(O-290/14)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

Zemljišnoknjižno odjeljenje općinskog susda u Konjicu postupajući po zahtjevu Zdravka Vrankić iz Konjica radi uknjižbe nekretnina i prava na nekretninama (novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška), na osnovu člana 66. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu koji se kod ovog zemljišnoknjižnog odjeljenja vodi pod brojem 056-0-DN-14-000 261, po zahtjevu Zdravka Vrankić iz Konjica, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su prema katastru nekretnina označene kao k.č. br. 437 zv. Glavičine, pašnjak 4. klase površine 397 m², k.č. br. 438 zv. Glavičine, livada 5. klase, površine 1288 m², k.č. br. 439 zv. Glavičine površine 603 m², u naravi stambena zgrada 1 površine 40 m², pomoćna zgrada 2 površine 8 m², pomoćna zgrada 3 površine 20 m², dvorište površine 500 m², i livada 5. klase površine 35 m², k.č. br. 441 zv. Glavičine, voćnjak 3. klase površine 716 m², k.č. br. 442 zv. Glavičine, pašnjak 4. klase, površine 691 m², upisane u katastarskoknjižni uložak broj 2003/01, k.č. br. 548 zv. Habatnica površine 628 m², u naravi voćnjak 2. klase, površine 607 m² i pomoćna zgrada 1 površine 21 m², upisana u katastarskoknjižni uložak broj 2004/01, k.č. br. 549 zv. Habatnica, njiva 5. klase, površine 3111 m², upisana u katastarskoknjižni uložak broj 2005/01 i k.č. br. 1225, zv. Krčina voćnjak 3. klase, površine 1298 m², upisana u katastarskoknjižni uložak broj 2007/01, sve katastarska općina Bijela.

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati opis određenog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok će se produžiti za 90 narednih dana.

Nakon proteka produženog roka, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza.

Prijave i dokaze slati na adresu: Općinski sud u Konjicu, Zemljišnoknjižno odjeljenje, Trg državnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.

Broj 056-0-DN-14-000 261

28. februara 2014. godine

Konjic

(03-3-876/14-G)

Na osnovu čl. 63. i čl. 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 19/03 i 54/04) Općinski sud u Gorazdu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-14-000 076, po zahtjevu Đuzel Rašida, sin Redža u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P.L .br. 326 K.O.Mravinjac, označene kao k.č. 4162, zv.Mravinjac, po kulturi, pašnjak 3. klase površine 150 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 326 K.O. Mravinjac je Muratspahić rođ. Šahinović Biba, kći Hajra sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-14-000 076

24. marta 2014. godine

Goražde

(03-3-901/14-G)

Na osnovu čl. 63 i čl. 67 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-14-000 078, po zahtjevu Čovčić Hamida, sin Šerifa u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P. L .br. 126 K.O. Mravinjac, označene kao k.č. 72, zv. Ravna njiva, šuma 4. klase 1749600 m², šuma 5. klase 594661 m², šuma 7. klase 538349 m², šuma 8. klase 172238 m², šuma 6. klase 71403 m² i P.L. br. 349 K.O. Goražde I, označene kao k.č. 881 zv. Lastavice, šuma 4. klase 667694 m², šuma 7. klase 98050 m².

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 126 K.O. Mravinjac i P.L. br. 349 K.O. Goražde I je BiH, F BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Br. 045-0-DN-14-000 078

25. marta 2014. godine

Goražde

(03-3-903/14-G)

Na osnovu čl.63 i 67 Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04) Općinski sud Travnik

NAJAVLJUJE

USPOSTAVU ZEMLJIŠNO KNJIŽNOG ULOŠKA

U zemljišnoknjižnom predmetu po Zahtjevu MUHAREMA ČAUŠEVIĆ sina Ahmeta iz Zenice u toku je postupak uspostavljanja zemljišno knjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišno knjižni uložak su upisane u posjedovni list br. 538 K.O Alimići i označene sa:

- k.p. br. 2600/3 Krčevine kuća i zgrada od 81 m² i dvorište od 481 m²
- k.p. br. 2600/15 Krčevine kuća i /zgrada od 73 m² i voćnjak 4 klase od 390 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Čaušević Muharem sin Ahmeta iz Zenice sa 1/1.

Navedene nekretnine katastarskog operata odgovaraju parcelama starog premjera i to k.č.br. 123/19 Krčevine kuća i zgrada od 81 m² i dvorište od 481 m² i k.č.

br. 123/20 Krčevine kuća i zgrada od 73 m² i dvorište od 390 m², upisanih u zemljišno knjižnom ulošku broj 5 K.O Ahmići sa titularima prava suvlasništva Kajmaković Zijadom, Kajmaković Nesibom, Dautović rođ. Kajmaković Šerifom i Kajmaković Atilom.

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu do-kaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišno knjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava zemljišno knjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do sada prikupljenih dokaza.

Broj: Dn 81/2014

08. marta 2014. godine

Travnik

(03-3-905/14-G)

OSTALE OBJAVE

Oglašavaju se nevažećim registarske tablice broj J96-A-036, za vozilo Hyundai I39, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasništvo HYUNDAI AUTO BH d.o.o. SARAJEVO.

(O-283/14)

Oglašava se nevažećom potvrda o vlasništvu broj BA0270469, za limuzinu marke Volkswagen, godina proizvodnje 1998., tip 70 D 2,5 TDI Caravelle, broj šasije WV2ZZZ70ZXHO41875, registarskih oznaka 070-J-567, izdata od MUP-a Kantona Sarajevo, Policijske uprave Stari Grad Sarajevo, vlasništvo Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine.

(O-289/14)

Oglašava se nevažećom 1 (jedna) registarska tablica broj E51-A-626, za putničko motorno vozilo marke Škoda, broj šasije TMBCA21Z77S150088, broj motora BSF029424, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasništvo Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

(O-302/14)

Oglašava se nevažećim Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-17-54-439-14/08 од 30.09.2008. године, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Бања Лука, на име TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED BH d.o.o. SARAJEVO, Čumurija br. 8.

(O-287/14)

Оглашава се неважећим Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/5-1/П-1-1-1437/06 од 23.02.2006. године, издато од Управе за индиректно-неизравно опорезивање Бања Лука, на име ОПШТИНА ДОБОЈ, Хиландарска 1, 74000 Добој.

(03-3-940/14)

OSOBNЕ ISPRAVE I DOKUMENTI

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA

SLJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM

| | | | |
|--|----|---|----|
| Džafić Suvad, službeni pasoš broj S0000679, izdat 06.10.2010. godine (važi do 06.10.2015. godine), izdat od Ministarstva civilnih poslova BiH | 24 | Zhang Xiawei, naljepnica odobrenja stalnog boravka broj G60161993, važeća od 14.06.2013. godine do 29.05.2014. godine, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima | 27 |
| Zhou Li, naljepnica odobrenja stalnog boravka broj B0018865, važeća od 09.07.2004. godine do 05.11.2018. godine, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima | 25 | Andrew Gridinsky, identifikaciona iskaznica broj MO101661, izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH | 28 |
| Liu Xiaohong, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0075031, važeća od 14.06.2013. godine do 29.05.2014. godine, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima | 26 | | |